



CRNA GORA
SKUPŠTINA CRNE GORE

PRIMLJENO:	4. IX	20. 15. GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	26-1/15-6	
VEZA:		
EPA:	908 XXII	
CRNA GORA	PRILOG:	

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1519/3
Podgorica, 8. jul 2015. godine

MINISTARSTVO PROSVJETE

Broj: 022-7/2015-2

Podgorica, 31. 08. 2015. god.

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 25. juna 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O MLADIMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su mr **PREDRAG BOŠKOVIĆ**, ministar prosvjete i **MUBERA KURPEJOVIĆ**, pomoćnik ministra.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s.r.

ZAKON O MLADIMA

I. OSNOVNE ODREDBE

Predmet zakona

Član 1

Ovim zakonom uređuju se mjere i aktivnosti koje preduzima Crna Gora i jedinice lokalne samouprave u cilju unapređivanja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba mladih u svim oblastima od interesa za mlade.

Mladi

Član 2

Mladi, u smislu ovog zakona, su lica od navršениh 15 do 30 godina života.

Omladinska politika

Član 3

Omladinska politika je skup mjera i aktivnosti koje subjekti omladinske politike preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove.

Omladinsku politiku sprovodi Vlada Crne Gore (u daljem tekstu: Vlada), organi državne uprave i drugi organi uprave nadležni za pojedine oblasti od značaja za mlade, opština, Glavni grad, Prijestonica (u daljem tekstu: opština) i drugi subjekti koji učestvuju u planiranju, sprovođenju i unapređenju omladinske politike.

Omladinska politika se planira, sprovodi i unapređuje na osnovu stvarnih potreba mladih, empirijskog i praktičnog znanja o položaju mladih, istraživanja i redovnog praćenja i procjene položaja mladih, uz aktivno uključivanje mladih u ovaj proces.

Ostvarivanje omladinske politike

Član 4

Za ostvarivanje omladinske politike donosi se Nacionalna strategija za mlade i opštinska strategija za mlade.

Omladinski rad

Član 5

Omladinski rad predstavlja aktivnosti koje se organizuju sa mladima i za mlade, a zasnivaju se na neformalnom obrazovanju, u skladu sa njihovim potrebama i mogućnostima.

Načela

Član 6

Omladinska politika se zasniva na načelima jednakosti, volonterizma, solidarnosti, dobrovoljnosti, partnerstva, sposobnosti i naučnim saznanjima radi dobrovoljnog učešća mladih u svim oblastima društvenog života, u skladu sa sopstvenim izborom.

Jednakost

Član 7

Mladi su jednaki u ostvarivanju prava, bez obzira na: nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

Odgovornost i solidarnost

Član 8

Mladi aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti i razvoju društva putem različitih oblika volonterskih aktivnosti, izražavaju međugeneracijsku solidarnost, i rade na stvaranju uslova za jednako učešće u svim aspektima društvenog života mladih sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i drugih lica i društvenih grupa koje mogu biti u riziku od diskriminatornog postupanja.

Upotreba rodno osjetljivog jezika

Član 9

Izrazi koji se koriste u ovom zakonu za fizička lica u muškom rodu podrazumijevaju iste izraze u ženskom rodu.

II. OMLADINSKA POLITIKA NA NACIONALNOM NIVOU

Strategija za mlade

Član 10

Nacionalnom strategijom za mlade (u daljem tekstu: Strategija za mlade) utvrđuju se nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi, mjere i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje.

Donošenje Strategije za mlade

Član 11

Strategiju za mlade donosi Vlada, na prijedlog organa uprave nadležnog za mlade (u daljem tekstu: Uprava), za period od pet godina.

Uprava donosi godišnji plan ostvarivanja Strategije za mlade i sprovodi istraživanje potreba i položaja mladih najmanje jednom u pet godina.

Savjet za mlade

Član 12

Radi podsticanja i unapređenja razvoja omladinske politike, praćenja i evaluacije njenog sprovođenja, kao i unapređenja položaja mladih, organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete (u daljem tekstu: Ministarstvo) obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo.

Članovi Savjeta za mlade biraju se na period od četiri godine.

Savjet za mlade čine predstavnici Ministarstva, Uprave, opština, centralnog saveza, omladinskih organizacija, organizacija za mlade, drugih oblika organizovanja mladih i stručnjaci za oblast omladinske politike.

Aktom o obrazovanju Savjeta za mlade utvrđuje se bliži sastav, broj članova, finansiranje, način rada i donošenja odluka i druga pitanja od značaja za rad Savjeta za mlade.

Radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti, Savjet za mlade može obrazovati komisije, ekspertske grupe i druga radna tijela.

Način rada i odlučivanja Savjeta za mlade bliže se uređuju poslovníkom o radu.

Nadležnost Savjeta za mlade

Član 13

Nadležnost Savjeta za mlade je da:

- prati omladinsku politiku u svim oblastima od značaja za mlade, koje su definisane Strategijom za mlade;
- daje preporuke za unapređenje omladinske politike;
- učestvuje u planiranju, sprovođenju i evaluaciji Strategije za mlade;
- daje mišljenja u postupku pripreme propisa iz oblasti kojima se uređuju pitanja od značaja za mlade;
- prati položaj mladih i predlaže mjere za njihovo unapređenje;
- obavlja i druge poslove u skladu sa aktom o obrazovanju.

Saradnja na nacionalnom nivou

Član 14

Uprava obezbjeđuje saradnju nadležnih organa sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima radi planiranja, sprovođenja, evaluacije i unapređenja omladinske politike.

Organi nadležni za pojedine oblasti omladinske politike dužni su da saraduju u sprovođenju omladinske politike i odrede kontakt osobu za mlade.

Kontakt osoba za mlade koordinira aktivnosti u vezi sa omladinskom politikom i ostvaruje saradnju sa Upravom i Savjetom za mlade u planiranju, sprovođenju i evaluaciji Strategije za mlade.

Međunarodna saradnja

Član 15

Uprava podstiče i obezbjeđuje bilateralnu i regionalnu saradnju, saradnju sa međunarodnim institucijama u Crnoj Gori, kao i učešće u radu međunarodnih tijela, u oblasti omladinske politike.

Uprava obezbjeđuje i promoviše korišćenje međunarodnih programa i fondova za mlade.

Omladinska organizacija

Član 16

Mladi slobodno i samostalno osnivaju omladinsku organizaciju.

Omladinska organizacija je nevladina organizacija koju čine mladi i koja se osniva u cilju poboljšanja položaja mladih, ličnog i društvenog razvoja, učešća u društvenim procesima i drugim oblastima od značaja za mlade.

Rad omladinske organizacije je javan.

Javnost rada omladinske organizacije ostvaruje se u skladu sa zakonom i statutom omladinske organizacije.

Organizacija za mlade

Član 17

Radi podrške mladima u organizovanju i društvenom djelovanju može se osnovati organizacija za mlade.

Organizacija za mlade je nevladina organizacija čiji članovi nijesu samo mladi.

Drugi oblici organizovanja mladih

Član 18

Mladi se, u cilju obezbjeđivanja sprovođenja omladinske politike, mogu organizovati i u druge oblike, kao što su: omladinski klub, omladinski centar, savjet mladih, neformalna grupa, info centar, info tačka, učenički i studentski parlament i sl.

Savezi

Član 19

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa registrovane omladinske organizacije, organizacije za mlade i drugi oblici organizovanja mladih mogu se udruživati u saveze na lokalnom i državnom nivou.

Status saveza na lokalnom nivou stiče ona organizacija koja ostvaruje interese mladih najmanje dvije godine i ima najmanje dvije trećine registrovanih omladinskih organizacija sa svoje teritorije.

Status saveza na državnom nivou stiče ona organizacija koja ostvaruje interese mladih najmanje dvije godine i ima najmanje dvije trećine registrovanih saveza na lokalnom nivou.

Status centralnog saveza stiče ona organizacija u koju se udruži najmanje dvije trećine saveza na državnom nivou.

Uslove za rad saveza na lokalnom, odnosno državnom nivou, obezbjeđuje nadležni organ opštine, odnosno Uprava.

Bliži sastav, nadležnost, način rada i odlučivanja i druga pitanja od značaja za rad saveza iz st. 2, 3 i 4 ovog člana uređuje se statutom saveza.

Zaštita naziva

Član 20

Naziv omladinske organizacije, organizacije za mlade, saveza i drugih oblika organizovanja mladih ne može da sadrži naziv državnog organa, organa državne uprave i političke partije.

Primjena drugih propisa

Član 21

Na osnivanje, upis, organizaciju i rad omladinske organizacije, organizacije za mlade, drugih oblika organizovanja mladih, saveza i centralnog saveza primjenjuju se odredbe zakona i drugih propisa kojima se uređuje osnivanje i pravni položaj nevladinih organizacija, ako ovim zakonom nije drugačije uređeno.

Ograničenje

Član 22

Omladinsku organizaciju, organizaciju za mlade, saveze i druge oblike organizovanja mladih ne mogu osnivati i materijalno i finansijski pomagati političke partije.

Upis u registar

Član 23

Omladinska organizacija, organizacija za mlade, savez, centralni savez, i drugi oblici organizovanja mladih, nakon upisa u Registar nevladinih organizacija, dužni su da dostave Upravi rješenje o upisu, promjeni, odnosno brisanju iz registra radi evidentiranja.

III. OMLADINSKA POLITIKA NA LOKALNOM NIVOU

Opštinska strategija

Član 24

Opštinskom strategijom za mlade (u daljem tekstu: opštinska strategija) utvrđuju se ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, radi ostvarivanja interesa mladih.

Strategiju iz stava 1 ovog člana donosi nadležni organ opštine, u skladu sa Strategijom za mlade, za period od četiri godine.

Nadležni organ donosi godišnji plan ostvarivanja opštinske strategije.

Opštinska strategija i godišnji izvještaj o ostvarivanju opštinske strategije dostavlja se Upravi, najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu.

Lokalni savjet za mlade

Član 25

Lokalni savjet za mlade je nezavisno i savjetodavno tijelo koje obrazuje nadležni organ opštine, sa ciljem podsticanja i unapređenja razvoja omladinske politike, praćenja i evaluacije opštinske strategije, jačanja saradnje i unapređenja položaja mladih na lokalnom nivou.

Lokalni savjet za mlade čine predstavnici organa opštine nadležnog za omladinsku politiku, omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih oblika organizovanja mladih, kao i stručnjaci za oblast omladinske politike.

Aktom o obrazovanju lokalnog savjeta za mlade utvrđuje se bliži sastav, broj članova, finansiranje, način rada i donošenja odluka i druga pitanja od značaja za rad savjeta.

Radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti lokalni savjet za mlade može obrazovati komisije, ekspertske grupe i druga radna tijela.

Način rada i odlučivanja lokalnog savjeta za mlade bliže se uređuju poslovníkom o radu.

Kancelarija za mlade na lokalnom nivou

Član 26

Radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politike, opštinske strategije, saradnje nadležnih organa opštine sa ostalim subjektima omladinske politike, opština može, u okviru svojih organa ili službi, da organizuje posebnu organizacionu jedinicu za mlade (Kancelarija za mlade).

Aktivnosti iz stava 1 ovog člana realizuju se u skladu sa Strategijom za mlade i opštinskom strategijom.

Informisanost mladih

Član 27

Subjekti omladinske politike obezbjeđuju potpune, tačne, pravovremene, pristupačne i upotrebljive informacije mladima o sprovođenju omladinske politike iz svoje nadležnosti i objavljuju ih na svojim internet stranicama.

IV. FINANSIRANJE

Obezbjeđenje sredstava

Član 28

Sredstva za realizaciju Strategije za mlade obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Sredstva za realizaciju opštinske strategije obezbjeđuju se iz budžeta opštine i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Finansiranje programa i projekata

Član 29

Finansiranje programa i projekata kojima se realizuju aktivnosti Strategije za mlade i opštinskih strategija vrši Uprava i nadležni organ opštine.

Finansiranje iz Budžeta Crne Gore

Član 30

Uprava finansira, odnosno sufinansira programe i projekte na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Strategije za mlade, a posebno za:

- 1) promociju, razvoj i unapređivanje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou;
- 2) podršku razvoju omladinskog rada, informisanja mladih, neformalnog obrazovanja mladih;
- 3) podršku učešću mladih u donošenju odluka;
- 4) podršku inicijativama, projektima i programima omladinskih organizacija, organizacija za mlade, saveza i centralnog saveza.

Finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata iz stava 1 ovog člana vrši se na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Uprava, po pravilu, jedanput godišnje.

Prijedlog za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata, registrovanih i evidentiranih omladinskih organizacija, organizacija za mlade, saveza, centralnog saveza i drugih oblika organizovanja mladih priprema Komisija za pregled i ocjenu podnijetih programa i projekata, koju imenuje direktor Uprave.

Direktor Uprave, na prijedlog Komisije iz stava 3 ovog člana, rješenjem utvrđuje koji će se programi, odnosno projekti finansirati.

Rješenje direktora Uprave iz stava 4 ovog člana je konačno.

Način, postupak i kriterijume za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade, savezima, centralnom savezu i drugim oblicima organizovanja mladih, i kontrolu nad realizacijom programa i projekata propisuje Ministarstvo.

Finansiranje iz budžeta opštine

Član 31

Opština iz svog budžeta, donacija, kao i drugih izvora finansira, odnosno sufinansira programe i projekte u oblasti omladinske politike, u skladu sa zakonom, opštinskom strategijom i budžetom opštine.

Način dodjele sredstava iz budžeta opštine za finansiranje, odnosno sufinansiranje programa i projekata propisuje nadležni organ opštine.

Javnost

Član 32

Podaci o odobrenim programima i projektima, koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore, odnosno budžeta opštine, objavljuju se na internet stranici Uprave, odnosno opštine.

Nadzor

Član 33

Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa donesenih na osnovu ovog zakona vrši Ministarstvo.

V. PRELAZNE I ZAVRŠNA ODREDBA

Donošenje podzakonskih akata

Član 34

Propisi za sprovođenje ovog zakona donijeće se u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Rok za donošenje strategija

Član 35

Strategija za mlade donijeće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Opštinske strategije donijeće se u roku od šest mjeseci od dana donošenja Strategije za mlade.

Osnivanje savjeta

Član 36

Savjet za mlade obrazovaće se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Usklađivanje rada

Član 37

Postojeće omladinske organizacije, organizacije za mlade, savezi i drugi oblici organizovanja mladih dužne su da usklade organizaciju i rad sa odredbama ovog zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Stupanje na snagu

Član 38

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

OBRAZLOŽENJE

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16 tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je predviđeno da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru.

II Razlozi za donošenje zakona

Zakonom se po prvi put uređuje omladinska politika i omladinski rad u Crnoj Gori, kroz definisanje aktivnosti subjekata koji učestvuju u njenom kreiranju i sprovođenju i uređuju pitanja od interesa za djelovanje mladih, preciziraju aktivnosti koje se odnose na omladinsku politiku, omladinski rad, institucionalnu brigu o mladima, utvrđuju oblici i finansiranje organizovanja, učešća i djelovanja mladih na lokalnom i državnom nivou, i druga pitanja od značaja za mlade.

Definisanje okvira za sprovođenje omladinske politike i utvrđivanje obaveza za ostvarivanje saradnje između organa na državnom i lokalnom nivou, odnosno koordinacije između organa koji u okviru svojih nadležnosti obavljaju poslove koji se odnose na omladinsku politiku, je jedan od ciljeva zakona.

Donošenjem Zakona će se obezbijediti uslovi za: unapređivanje društvenog položaja mladih i ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima od interesa za mlade; podršku mladima u organizovanju, društvenom djelovanju, učešću u donošenju odluka, razvoju i ostvarivanju ličnih i društvenih potencijala, koristeći međuresorski i međusektorski pristup; jačanje volonterizma među mladima i njihovog dobrovoljnog učešća u aktivnostima u vezi sa pitanjima mladih; jačanje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta omladinskih organizacija; unapređenje individualnog i društvenog razvoja mladih; sprečavanje mogućeg isključivanja i diskriminacije mladih; i održavanje i stvaranje pozitivnih životnih uslova za mlade, kao i okruženja koje je podržavajuće za razvoj ličnih, profesionalnih i društvenih potencijala mladih.

Omladinska politika definisana Prijedlogom zakona treba da doprinese unapređenju položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove. Cilj je da se omladinska politika kreira, sprovodi i unapređuje na osnovu stvarnih potreba mladih, empirijskog i praktičnog znanja o položaju mladih, istraživanja i redovnog praćenja i procjene položaja mladih, uz njihovo aktivno uključivanje u ovaj proces.

Uređivanje načina finansiranja programa i projekata kojima se realizuju aktivnosti definisane nacionalnom strategijom i lokalnim strategijama za mlade u cilju uspostavljanja sistema za efikasnije djelovanje mladih u Crnoj Gori bio je jedan od prioriteta zadatka koje je trebalo urediti ovim zakonom.

III Objašnjenje osnovnih pravnih instituta

Osnovnim odredbama Prijedloga zakona (čl.1-9) definiše se da su mladi u smislu ovoga zakona lica od navršениh 15 do 30 godina života, a omladinska politika kao skup mjera i aktivnosti koje subjekti omladinske politike preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja i uključivanja u društvene tokove. Takođe se definiše da su subjekti te politike Vlada Crne Gore, organi državne uprave i drugi organi uprave nadležni za pojedinačne oblasti od značaja za mlade, Glavni grad, Prijestonica i jedinice lokalne samouprave, kao i drugi organi koji učestvuju u planiranju, sprovođenju i unapređenju omladinske politike.

Za ostvarivanje omladinske politike donosi se Nacionalna strategija za mlade i opštinske strategije za mlade kojima se definišu prioritetne aktivnosti omladinske politike na nacionalnom, odnosno lokalnom nivou.

Omladinski rad se Prijedlogom zakona definiše kao aktivnost koja se organizuje sa mladima i za mlade, a zasniva se na neformalnom obrazovanju, u skladu sa potrebama i mogućnostima mladih, sa ciljem postizanja punih ličnih i društvenih potencijala mladih i njihovog uključivanja u društveni život.

Prijedlogom zakona utvrđena su načela na kojima se zasniva omladinska politika. To su načela jednakosti, volonterizma, solidarnosti, dobrovoljnosti, partnerstva, sposobnosti i naučnim saznanjima radi dobrovoljnog učešća mladih u svim oblastima društvenog života u skladu sa sopstvenim izborom.

Takođe se Prijedlogom zakona garantuje jednakost mladih u ostvarivanju prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, društveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo.

Zakonom se utvrđuje da mladi aktivno doprinose izgradnji i njegovanju društvenih vrijednosti i razvoju društva putem različitih oblika volonterskih aktivnosti, izražavaju međugeneracijsku solidarnost i rade na stvaranju uslova za jednako učešće u svim aspektima društvenog života mladih sa invaliditetom, pripadnika nacionalnih manjina i drugih lica i društvenih grupa koja mogu biti u riziku od različitih oblika diskriminatornog postupanja.

U poglavlju II (čl.10-23) Prijedloga zakona definisano je da se Nacionalnom strategijom za mlade utvrđuju nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi, mjere i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i

druge mjere za njihovo ostvarivanje. Nacionalnu strategiju za mlade donosi Vlada Crne Gore, na prijedlog organa uprave nadležnog za mlade (Uprava za mlade i sport) za period od pet godina, a predviđena je i obaveza Uprave da donese godišnji plan ostvarivanja Strategije, kao i da sprovodi istraživanja potreba i položaja mladih najmanje jednom u pet godina. Takođe je ustanovljena obaveza Uprave da obezbjeđuje saradnju nadležnih organa sa nevladinim organizacijama, privrednim društvima, medijima, sindikatom i drugim subjektima radi planiranja, sprovođenja, evaulacije i unapređenja omladinske politike.

Prijedlogom zakona se takođe precizira da su organi nadležni za pojedinačne oblasti omladinske politike dužni da saradjuju u sprovođenju omladinske politike kao i da odrede kontakt osobu za mlade, koja je dužna da koordinira aktivnosti u vezi sa omladinskom politikom i ostvaruje saradnju sa Upravom i Savjetom za mlade u planiranju, sprovođenju i evaulaciji Nacionalne strategije za mlade.

Takođe se Prijedlogom zakona utvrđuje da je Uprava obavezna da podstiče i obezbjeđuje bilateralnu i regionalnu saradnju, saradnju sa međunarodnim institucijama u Crnoj Gori, kao i podstiče i obezbjeđuje učešće u radu međunarodnih tijela u oblasti omladinske politike.

Radi podsticanja i unapređenja razvoja omladinske politike, praćenja i evaluacije njenog sprovođenja, kao i unapređenja položaja mladih u Crnoj Gori, Prijedlogom zakona se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo, sa mandatom od četiri godine. Savjet za mlade čine predstavnici navedenog organa državne uprave, Uprave, opština, centralnog saveza, omladinskih organizacija, organizacija za mlade, drugih oblika organizovanja mladih i stručnjaci za oblast omladinske politike. Aktom o obrazovanju Savjeta za mlade utvrdiće se bliže sastav, broj članova, finansiranje, način rada i donošenja odluka kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta. Takođe se precizira da radi razmatranja pitanja iz svoje nadležnosti avjet za Savjet za mlade može obrazovati komisije, ekspertske grupe i druga radna tijela, a da administrativno-tehničke poslove za potrebe Savjeta obavlja Uprava.

Prijedlog zakona precizirane su i nadležnosti Savjeta za mlade, koji, između ostalog, u saradnji sa Upravom, prati omladinsku politiku u svim oblastima od značaja za mlade, a koja je definisana Strategijom za mlade; daje preporuke za unapređenje omladinske politike; učestvuje u planiranju, implementaciji i evaluaciji Strategije za mlade; prati položaj mladih i predlaže mjere za njegovo unapređenje; i dr.

Prijedlogom zakona se utvrđuje da mladi slobodno i samostalno osnivaju omladinske organizacije, i određuje njen status. Naime, omladinska organizacija se osniva kao nevladina organizacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje

osnivanje nevladinih organizacija, a koju su osnovali mladi i čiju većinu članova čine mladi, u cilju poboljšanja položaja mladih, ličnog i društvenog razvoja, učešća u društvenim procesima i drugim oblastima od značaja za mlade.

Prijedlogom zakona se zabranjuje političkim strankama da mogu biti osnivači omladinske organizacije, kao i mogućnost da materijalno i finansijski pomažu rad omladinskih organizacija, a sve u cilju stvaranja uslova da omladinske organizacije slobodno i samostalno ostvaruju svoju djelatnost, ciljeve, prava i obaveze.

Prijedlogom zakona se takođe propisuje mogućnost osnivanja organizacija za mlade, koje se kao nevladine organizacije, osnivaju radi podrške mladima u organizovanju i društvenom djelovanju, s tim što njihovi članovi nijesu samo mladi, kao i drugih oblika organizovanja mladih kao što su :klub, omladinski centar, savjet mladih, neformalna grupa, info centri, info tačke, učenički i studentski parlament i dr.

Radi ostvarivanja zajedničkih ciljeva i interesa, Prijedlogom zakona se propisuje mogućnost da se registrovane omladinske organizacije i drugi oblici organizovanja mladih mogu udruživati u saveze na lokalnom i državnom nivou, i utvrđuju uslovi za osnivanje takvih saveza. Naime, status saveza na lokalnom nivou može steći ona organizacija koja ostvaruje interese mladih najmanje dvije godine i ima najmanje dvije trećine registrovanih omladinskih organizacija sa svoje teritorije, dok status saveza na državnom nivou stiče ona organizacija koja ostvaruje interese mladih najmanje dvije godine i ima najmanje dvij trećine registrovanih saveza na lokalnom nivou. Takođe se definiše da status centralnog saveza na državnom nivou stiče ona organizacija u koju se udruži najmanje dvije trećine saveza na državnom nivou.

Radi sveobuhvatne evidencije ovih organizacija, Prijedlogom zakona se utvrđuje da omladinske organizacije, savezi i drugi oblici organizovanja mladih, nakon upisa u registar nevladinih organizacija, moraju biti upisani i u registar organizacija mladih koji vodi Uprava, kao i to da će se podzakonskim aktom bliže urediti sadržaj i način vođenja tog registra.

U poglavlju III Prijedloga zakona (čl. 21-25) uređena je materija omladinske politike na lokalnom nivou, koja se ostvaruje Opštinskom strategijom za mlade kojom se utvrđuju ciljevi, mjere i aktivnosti omladinske politike na opštinskom nivou, a koju donosi nadležni organ opštine za period od četiri godine. Takođe se ustanovljava obaveza da se opštinska strategija za mlade i izvještaj o njenom ostvarivanju dostavlja Upravi najkasnije do 1. marta tekuće godine za prethodnu godinu.

Takođe, Prijedlogom zakona se utvrđuje da lokalna samouprava organizuje Lokalni savjet za mlade, kao nezavisno i savjetodavno tijelo, sa ciljem podsticanja i unapređenja razvoja omladinske politike, praćenja i evaluacije opštinske strategije za mlade, jačanje saradnje i unapređenja položaja

mladih na lokalnom nivou. Lokalni savjet za mlade čine predstavnici organa opštine nadležnog za omladinsku politiku, omladinskih organizacija, organizacija za mlade i drugih oblika organizovanja mladih, mladi iz reda manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica i stručnjaci za oblast omladinske politike. Aktom o obrazovanju lokalnog savjeta za mlade utvrđuje se bliže sastav, broj članova, finansiranje i druga pitanja od značaja za rad savjeta.

Radi koordinacije, planiranja i sprovođenja omladinske politike, opštinske strategije, saradnje nadležnih organa opštine sa ostalim subjektima omladinske politike, Prijedlogom zakona se propisuje mogućnost da opština u okviru svojih organa ili službi organizuje kancelariju za mlade, koja je dužna da navedene aktivnosti ostvaruje u skladu sa Strategijom za mlade i opštinskom strategijom.

U cilju potpune informisanosti mladih, Prijedlogom zakona se utvrđuje obaveza svih subjekata omladinske politike, na državnom i lokalnom nivou, da obezbjeđuju mladima potpune, tačne, pravovremene, pristupačne i upotrebljive informacije o sprovođenju omladinske politike iz svoje nadležnosti i da ih objavljuju na svojim web sajtovima.

Poglavljem IV (čl 28-33) Prijedloga zakona uređeno je finansiranje omladinske politike. Naime, utvrđuje se da se sredstva za realizaciju Strategije za mlade obezbjeđuju iz Budžeta Crne Gore i drugih izvora, u skladu sa zakonom, dok se sredstva za realizaciju Opštinske strategije obezbjeđuju iz budžeta lokalne samouprave i drugih izvora.

Prijedlogom zakona je predviđeno da finansiranje programa i projekata kojim se realizuju aktivnosti nacionalne i opštinskih strategija za mlade, vrši Uprava i nadležni organi opštine.

Takođe se Prijedlogom zakona precizira da Uprava finansira i sufinansira programe i projekte u cilju unapređenja položaja mladih, na osnovu godišnjeg plana ostvarivanja Strategije za mlade, a posebno za promociju, razvoj i unapređenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou; podršku razvoju omladinskog rada, informisanja mladih i neformalnog obrazovanja mladih; podršku inicijativama, projektima i programima omladinskih organizacija i drugih oblika organizovanja mladih. Finansiranje se vrši na osnovu javnog konkursa koji raspisuje Uprava, po pravilu jednom godišnje, i prijedloga komisije, a bliži uslovi, način, postupak i kriterijumi za dodjelu sredstava omladinskim organizacijama, organizacijama za mlade, savezima, centralnom savezu i drugim oblicima organizovanja mladih i kontrola nad realizacijom programa i projekata bliže će se urediti propisom organa državne uprave nadležnog za poslove mladih.

Prijedlogom zakona se takođe precizira da opštine iz svog budžeta, kao i donacija i drugih izvora, finansiraju programe i projekte u oblasti omladinske

politike, a nadležni organ opštine bliže uređuje uslove i način dodjele tih sredstava.

U cilju potpune informisanosti mladih kao i ukupne javnosti, Prijedlogom zakona se ustanovljava obaveza da se svi podaci o odobrenim programima i projektima koji se finansiraju iz Budžeta Crne Gore odnosno budžeta opština objavljuju na web sajtu Uprave, odnosno opštine.

Na kraju Prijedlogom zakona se propisuje nadležnost Ministarstva prosvjete da vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i opštih akata.

Prelaznim i završnim odredbama definisana je obaveza donošenja podzakonskih akata za sprovođenje ovog zakona, kao i obaveza lokalne samouprave da uskladi svoje statute i druge opšte akte sa ovim zakonom u propisanim rokovima. Takođe se utvrđuje da će se Savjet za mlade i lokalni savjeti obrazovati u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu zakona.

IV Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Ne postoji obaveza usaglašavanja sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama.

V Procjena finansijskih sredstava za sprovođenje zakona

Za sprovođenje ovog zakona nijesu potrebna posebna sredstva iz Budžeta Crne Gore.

**IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM TEKOVINOM
EVROPSKE UNIJE**

		Identifikacioni broj Izjave	MPS/IU/PZ/15/03
1. Naziv nacrt/predloga propisa			
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o mladima		
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law Youth		
2. Podaci o obrađivaču propisa			
a) Organ državne uprave koji priprema propis			
Organ državne uprave	Ministarstvo prosvjete		
- Sektor/odsjek	Direktorat za visoko obrazovanje		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Mubera Kurpejović, generalna direktorica 020 410 102, mubera.kurpejovic@mps.gov.me		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Mubera Kurpejović, generalna direktorica 020 410 102, mubera.kurpejovic@mps.gov.me		
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa			
- Naziv pravnog lica	/		
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/		
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis			
- Organ državne uprave	Ministarstvo prosvjete, Uprava za mlade i sport		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)			
a) Odredbe SSPa s kojima se usklađuje propis			
Glava VIII, Politike saradnje, član 102, Obrazovanje i obuka			
b) Stepenn ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
	<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti	
	<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava	
	<input type="checkbox"/>	ne ispunjava	
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa			
/			
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)			
- PPCG za period	2015-2018		
- Poglavlje, potpoglavlje	26. Obrazovanje i kultura, 2. Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir, A) Obrazovanje i osposobljavanje		
- Rok za donošenje propisa	I kvartal 2015		
- Napomena	Budući da je Predlog zakona o mladima dostavljen Evropskoj komisiji na mišljenje, isti nije usvojen u I kvartalu o.g.		
6. Usklađenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije			
a) Usklađenost s primarnim izvorima prava Evropske unije			
UFEU, Treći dio, Politike i unutrašnje akcije Unije, Glava XII, Obrazovanje, stručno osposobljavanje, mladi i sport, član 165 / TFEU, Part Three, Union Policies and Internal Actions, Title XII, Education, Vocational Training, Youth and Sport, Article 165			

Potpuno usklađeno / fully harmonized	
b) Usklađenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
Ne postoji odredba sekundarnih izvora prava EU s kojom bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.	
c) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije	
52009DC0200	
Saopštenje Komisije Savjetu, Evropskom parlamentu, evropskom Ekonomskom i Socijalnom komitetu i Komitetu regiona- EU strategija za mlade – Ulaganje i osnaživanje / Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - An EU Strategy for Youth: Investing and Empowering	
Potpuno usklađeno/ Fully harmonized	
6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti	
/	
7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu	
/	
8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa	
Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa. /	
9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevođe dostaviti u prilogu)	
Navedeni izvor prava EU nije preveden na crnogorski jezik.	
10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 Izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)	
Predlog zakona o mladima je preveden na engleski jezik.	
11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti	
U izradi Predloga zakona o mladima nije bilo učešća konsultanata	
Potpis:  Područje: Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija	Potpis:  Područje: Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija
Datum: 07. jun 2015. godine	Datum:

Prilog obrasca:

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

OBRAZAC

IZVJESTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA	
PREDLAGAČ PROPISA	Ministarstvo prosvjete
NAZIV PROPISA	Predlog zakona o mladima
<p>1. Definisane problema</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje probleme treba da riješi predloženi akt? - Koji su uzroci problema? - Koje su posljedice problema? - Koji su subjekti oštećeni, na koji način i u kojoj mjeri? - Kako bi problem evoluirao bez promjene propisa ("status quo" opcija)? <p>Navedenim zakonom uređuju se mjere i aktivnosti koje preuzima Crna Gora i jedinice lokalne samouprave u cilju unapređivanja društvenog položaja mladih i stvaranja uslova za ostvarivanje potreba i interesa mladih u svim oblastima od interesa za mlade. U smislu ovog zakona, mladi su lica od navršenih 15 do 30 godina života.</p> <p>Definisane zakonskih mehanizama za sprovođenje omladinske politike i utvrđenih obaveza za jačanje saradnje između organa na državnom i lokalnom nivou, koji u okviru svojih nadležnosti obavljaju poslove koji se odnose na omladinsku politiku je jedan od ciljeva zakona.</p> <p>Za ostvarivanje omladinske politike donosi se Nacionalna strategija za mlade i opštinska strategija za mlade. Normativno uređenje omladinske politike, koja obuhvata skup mjera i aktivnosti koje subjekti omladinske politike preduzimaju za poboljšanje položaja mladih, njihovog ličnog i društvenog razvoja, i uključivanja u društvene tokove, je izuzetno važno za stvaranje uslova za podršku mladima.</p> <p>Bez usvajanja zakona i dalje ne bi imali jasno definisanu podršku omladinskim programima i projektima od javnog interesa, prepoznata tijela od značaja za praćenje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou, mehanizme za jačanje saradnje na svim nivoima kriterijume za definisanje omladinskog rada, kao ni model finansiranja prjekata i programa za unapređenje položaja mladih.</p>	
<p>2. Ciljevi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koji ciljevi se postižu predloženim propisom? - Navedi usklađenost ovih ciljeva sa postojećim strategijama ili programima Vlade, ako je primjenljivo. <p>Cilj ovog Zakona je da se obezbijedi sprovođenje jedinstvene politike u oblasti mladih, da se unaprijedi društveni položaj u svim oblastima, da se stvore uslovi za podršku mladima u organizovanju, društvenom djelovanju, učešću u donošenju odluka, razvoju i ostvarivanju ličnih i društvenih potencijala, koristeći međuresorski i međusektorski pristup.</p> <p>Takođe, zakonom se želi ojačati volonterizam mladih, jačanje ljudskih, tehničkih i administrativnih kapaciteta omladinskih organizacija, unapređenje individualnog i socijalnog razvoja mladih, kao i održavanje i stvaranje pozitivnih životnih uslova i okruženja za mlade u radi dobrovoljnog učešća mladih u svim oblastima društvenog života.</p> <p>Imajući u vidu da je politika unapređenja života mladih u Crnoj Gori sastavni dio velikog broja strategija i programa Vlade, ovaj zakon je rezultat implementacije ciljeva Strategije za mlade (Nacionalni plan akcije za mlade), Strategije za mlade Evropske unije i implementacije preporuka EU u ovoj oblasti.</p>	
<p>3. Opcije</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koje su moguće opcije za ispunjavanje ciljeva i rješavanje problema? (uvijek treba razmatrati "status quo" opciju i preporučljivo je uključiti i neregulatornu opciju, osim ako postoji obaveza donošenja 	

predloženog propisa).

- Obrazložiti preferiranu opciju?

Po prvi put Crna Gora će dobiti Zakon o mladima, i aktivnosti koje se sprovode kroz omladinsku politiku će biti normativno urđene.

Zakon će omladinski rad učiniti transparentnijim, prepoznaće ključne aktere omladinske politike, fokusiraće se na saradnju i otvoreni metod koordinacije, i obezbijediti stabilno finansiranje projekata i programa, a sve u cilju unapređenja položaja mladih.

Zakonom će se regulisati sledeće oblasti:

- Omladinska politika na nacionalnom
- Omladinska politika na lokalnom nivou
- Finansiranje i Informisanje

4. Analiza uticaja

- Na koga će i kako će najverovatnije uticati rješenja u propisu - nabrojati pozitivne i negativne uticaje, direktne i indirektno.
- Koje troškove će primjena propisa izazvati građanima i privredi (naročito malim i srednjim preduzećima).
- Da li pozitivne posljedice donošenja propisa opravdavaju troškove koje će on stvoriti.
- Da li se propisom podržava stvaranje novih privrednih subjekata na tržištu i tržišna konkurencija.
- Uključiti procjenu administrativnih opterećenja i biznis barijera.

Rješenja sadržana u prijedlogu propisa imaju direktan uticaj na mlade i subjekte nadležne za sprovođenje omladinske politike na državnom i lokalnom nivou.

Omladinsku politiku sprovodi Vlada Crne Gore, organi državne uprave i drugi organi uprave nadležni za pojedinačne oblasti od značaja za mlade, opština, Glavni grad, Prijestonica i drugi koji učestvuju u planiranju, sprovođenju i unapređenju omladinske politike.

Omladinska politika se planira, sprovodi i unapređuje na osnovu stvarnih potreba mladih, empirijskog i praktičnog znanja o položaju mladih, istraživanja i redovnog praćenja i procjene položaja mladih, uz aktivno uključivanje mladih u ovaj proces.

Pozitivan uticaj zakonskih rješenja se ogleda u usaglašenosti međuresorske i medjuresorske saradnje između svih subjekata omladinske politike i drugih relevantnih subjekata, jednakosti u ustvarivanju prava i definisanju aktivnosti koje će unaprijediti omladinsku politiku.

Za unapređenje i daji razvoj omladinske politike zakonom su prepoznate omladinske organizacije, organizacije za mlade, savezi i drugi oblici organizovanja mladih.

Navedeni propis nema finansijskog uticaja na građane i mala i srednja preduzeća.

Predložena zakonska rješenja neće izazvati administrativna opterećenja i ne utiču na stvaranje biznis barijera.

5. Procjena fiskalnog uticaja

- Da li je potrebno obezbjeđenje finansijskih sredstava iz budžeta Crne Gore za implementaciju propisa i u kom iznosu?
- Da li je obezbjeđenje finansijskih sredstava jednokratno, ili tokom određenog vremenskog perioda? Obrazložiti.
- Da li implementacijom propisa proizilaze međunarodne finansijske obaveze? Obrazložiti.
- Da li su neophodna finansijska sredstva obezbijedena u budžetu za tekuću fiskalnu godinu, odnosno da li su planirana u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
- Da li je usvajanjem propisa predviđeno donošenje podzakonskih akata iz kojih će proisteci finansijske

obaveze?

- Da li će se implementacijom propisa ostvariti prihod za budžet Crne Gore?
- Obrazložiti metodologiju koja je korišćenja prilikom obračuna finansijskih izdataka/prihoda.
- Da li su postojali problemi u preciznom obračunu finansijskih izdataka/prihoda? Obrazložiti.
- Da li su postojale sugestije Ministarstva finansija na nacrt/predlog propisa?
- Da li su dobijene primjedbe uključene u tekst propisa? Obrazložiti.

Finansiranje programa i projekata kojima se realizuju aktivnosti nacionalne i opštinskih strategija za mlade, vrši Uprava i nadležni organ opštine. Sredstva za realizaciju Strategije za mlade obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore i drugih izvora, dok se sredstva za realizaciju opštinske strategije obezbjeđuju se iz budžeta opštine i drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Implementacijom propisa se neće ostvariti prihod za budžet Crne Gore.

Prijedlogom zakona je predviđeno, kako je i do sada bilo, da se iz budžeta Crne Gore preko Uprave za mlade i sport finansiraju i sufinansiraju programi i projekti, koji se odnose na

- promociju, razvoj i unapređivanje omladinske politike na nacionalnom i lokalnom nivou;
- podršku razvoju omladinskog rada, informisanja mladih, neformalnog obrazovanja mladih;
- podršku učešću mladih u donošenju odluka;
- podršku inicijativama, projektima i programima omladinskih organizacija, organizacija za mlade i krovne omladinske organizacije.

Prijedlogom zakona predviđeno je da raspodjelu sredstava vrši Uprava, po pravilu, jednom godišnje na osnovu javnog konkursa.

6. Konsultacije zainteresovanih strana

- Naznačiti da li je korišćena eksterna ekspertna podrška i ako da, kako.
- Naznačiti koje su grupe zainteresovanih strana konsultovane, u kojoj fazi RIA procesa i kako (javne ili ciljane konsultacije).
- Naznačiti glavne rezultate konsultacija, i koji su predlozi i sugestije zainteresovanih strana prihvaćeni odnosno nijesu prihvaćeni. Obrazložiti.

U skladu sa Uredbom o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija, Ministarstvo prosvjete je uputilo Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Radne grupe za izradu Predloga zakona o mladima. Na osnovu navedenog poziva učešće u Radnoj grupi ostvarili su Crnogorski omladinski forum i FORUM mladih.

Takođe, u skladu sa Uredbom, Ministarstvo prosvjete je uputilo javni poziv za učešće u raspravi o tekstu Prijedloga zakona o mladima, i u predviđenom roku zainteresovana pravna i fizička lica dostavila su primjedbe, prijedloge i sugestije za izmjenu predloženih odredbi. Primjedbe, prijedlozi i sugestije koje su bile prihvatljive i opravdane sa stanovišta boljeg definisanja i uređivanja materije i koje su doprinosile poboljšanju teksta implementirana su u tekst Prijedloga zakona.

Održane su i javne rasprave, i to: u Podgorici 23.04.2014. godine, Tivtu 24.04.2014. godine i Bijelom Polju 25.04.2014. godine.

7: Monitoring i evaluacija

- Koje su potencijalne prepreke za implementaciju propisa?
- Koje će mjere biti preduzete tokom primjene propisa da bi se ispunili ciljevi?
- Koji su glavni indikatori prema kojima će se mjeriti ispunjenje ciljeva?
- Ko će biti zadužen za sprovođenje monitoringa i evaluacije primjene propisa?

Ispunjenje ciljeva biće mjereno praćenjem programa i rada omladinskih organizacija..

Zakon će primjenjivati i sprovoditi Ministarstvo prosvjete, Ministarstvo finansija, Uprava za mlade i sport, dok će nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i opštih akata vršiti Ministarstvo.

Datum i mjesto

12. Jun 2015. godine



Starješina